

# t34\_partfun2 (TMQLqF- fcNU58BVuQPAM6hjpAAmg9n2AWEsM)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k4\_partfun2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k9\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_funcop\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k10\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v5\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (k9\_xtuple\_0 (k2\_funcop\_1 X0 X1) = X0) \wedge (r1\_tarski (k10\_xtuple\_0 (k2\_funcop\_1 X0 X1)) (k1\_tarski X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X3 X1))) \Rightarrow (k4\_partfun2 X0 X1 X2 X3 = k2\_funcop\_1 X2 X3) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v4\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (k1\_relset\_1 X0 X1 = k9\_xtuple\_0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X3 X1))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 (k4\_partfun2 X0 X1 X2 X3)) \wedge (m1\_subset\_1 (k4\_partfun2 X0 X1 X2 X3) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v4\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (v1\_partfun1 X1 X0) \Leftrightarrow (k1\_relset\_1 X0 X1 = X0) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))\Rightarrow((v4\_relat\_1 X2 X0)\wedge(v5\_relat\_1 X2 X1)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1\_relat\_1 X2) \quad (7)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(\neg v1\_xboole\_0 X1)\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X1))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 X0)\Rightarrow((v1\_partfun1 (k4\_partfun2 X1 X0 X2 X3) X1)\Leftrightarrow(X2 = X1))))))$$